




PROTUPOŽARNA BEZBJEDNOST U DOMU




OBAVEZNI DOJAVLJIVAČI DIMA



Svako domaćinstvo mora imati barem jedan dojavljivač dima na svakom spratu. Dojavljivači dima pružaju rano upozorenje u slučaju požara. Morate biti u stanju čuti alarm kada ste u spavaoni sa zatvorenim vratima. Baterije se obično moraju zamijeniti jednom godišnje. Redovno provjeravajte svoje alarme za dim pritiskom na dugme za provjeru.

OBAVEZNA OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA




Svako domaćinstvo mora imati crijevo za gašenje požara ili aparat za gašenje požara. Preporučuje se da imate i jedno i drugo. Oprema za gašenje požara mora biti lako dostupna. Svako ko živi u vašem domaćinstvu mora znati gdje se ta oprema nalazi. Pažljivo pročitajte upute za upotrebu.

SPRJEČAVANJE POŽARA 1




Držite na oku štednjak kada je u uporabi. Ako vas neko prekinе tokom kuhanja, isključite sve ploče na štednjaku. Ugradite alarm za štednjak/uređaj za automatsko isključivanje štednjaka. Budite pažljivi kada koristite otvoreni plamen. Nikada ne napuštajte prostoriju u kojoj se nalazi svijeća koja gori. Zapaljene svijeće se ne smiju postavljati blizu zapaljivih materijala. Pepeo odlažite na sigurno mjesto. Ne bacajte vreli pepeo u kantu za smeće.

SPRJEČAVANJE POŽARA 2



Uvijek isključite perilice i sušilice kada odlazite od kuće ili idete na spavanje. Samo je kvalificiranim električarima dopušteno ugrađivati i popravljati električnu opremu i instalacije. Građevinski materijali, kartonske kutije i ostali otpaci koji nisu uklonjeni često se koriste kada se vatra namjerno pali. Uvjerite se da na stubištima i u garažama nema zapaljivih predmeta. Držite kante za smeće dovoljno daleko od stambenih objekata.

ŠTO URADITI U SLUČAJU POŽARA



1) SPASITE

Osigurajte da svi sigurno izađu van. Bježanje kroz dim je opasno. Zatvorite vrata. Uputite se ka prethodno dogovorenom mjestu okupljanja.

2) OBAVIJESTITE


Obavijestite vatrogasnu službu pozivanjem broja za hitne slučajeve 110. Navedite tačnu adresu objekta koji gori.

3) UGASITE

Ako se požar nije mnogo proširio, pokušajte ga ugasiti crijevom za gašenje požara ili protupožarnim aparatom. Nemojte se dovesti u opasnost. Dim je veoma toksičan.


Vaša procjena situacije će uticati na to kojim ćete redoslijedom obavljati ove korake. Korisno je održavati redovne protupožarne vježbe kako bi svako mogao uvježbati šta treba da uradi.

SPRJEČAVANJE OPEKOTINA KOD DJECE



- Izbjegavajte tople napitke kada dojite ili držite dijete u naručju.
- Spriječite djetetu slobodan dostup vrućim površinama kao što je peć na drva, električno grijanje, pećnica i slično.
- Provjerite temperaturu vode u banji i spriječite da dijete ne može odvrnuti toplu vodu. Podesite temperaturu bojlera.

SPRJEČAVANJE OPEKOTINA KOD DJECE



- Držite djecu podalje od vrućih lonaca.
- Kuhalo za vodu – pazite gdje ćete smjestiti kuhalo i kabel.
- Pripazite stol sa stolnjakom, šoljice za kahvu, svijeće itd. Djeca mogu povući predmete na sebe.

AKO DIJETE DOBIJE OPEKOTINE



- Hladite sa vodom od oko 20 stupnjeva u trajanju od 20 minuta ako je možda nastala ozbiljna opekotina. To važi bez obzira na uzrast djeteta.

UPAMTITE 20 - 20



Ova knjižica je dostupna na više od 30 različitih jezika na web stranici norveške Udruge za protupožarnu zaštitu:
www.brannvernforeningen.no/brannsikker